

**César**  
Ruiz-Canela  
Nieto



Propòstes 2019-2023

**Salardú e Baquèira, èm pòbles  
Naut Aran, èm municipi**

# Salardú e Baquèira, èm pòbles Naut Aran, èm municipi

Planvoludi vesins / Planvoludes vesies

Damb aquest huelheton informatiu volem presentar-vos la nostra candidatura de Convergència Democràtica Aranesa- Partit Nacionaliste Aranés e agrair-vos era confiança qu'auetz dat ath nòste partit.

Nauament eth nòste objectiu ei eth d'arténher qu'eth nòste pòble auance damb era vòsta ajuda, e per aquerò auem premanit un programa qu'a coma principau objectiu eth de contunhar treballant entà melhorar era qualitat de vida e eth benèster de toti es vesins e vesies

Entà poder contunhar damb eth nòste projecte, vos demanam nauament eth vòste vòt entà CDA-PNA en aquestes pròpleus eleccions deth dia 26 de mai, tan entar Ajuntament coma tath Conselh Generau d'Aran, arregraïnt era confiança depositada en nosati.

---

Benvolguts veïns / Benvolgudes veïnes

Amb aquesta publicació informativa volem presentar-vos la nostra candidatura de Convergència Democràtica Aranesa- Partit Nacionalista Aranés i agrair-vos la confiança que heu donat al nostre partit.

Novament, el nostre objectiu és el d'aconseguir que la nostra població avanci amb el vostre ajut i per això hem preparat un programa que té com principal objectiu el de continuar treballant per millorar la qualitat de vida i el benestar de tots els veïns i veïnes.

Per poder continuar amb el nostre projecte, us demanem novament el vostre vot per CDA-PNA en aquestes pròximes eleccions del diumenge dia 26 de maig, tant per l'Ajuntament com pel Conselh Generau d'Aran, agraint la confiança dipositada en nosaltres.

---

Apreciados vecinos y apreciadas vecinas.

Con este folleto informativo queremos presentaros nuestra candidatura de Convergència Democràtica Aranesa- Partit Nacionalista Aranés y agradeceremos la confianza que le habéis dado a nuestro partido.

Nuevamente, nuestro objetivo es el de conseguir que nuestra población avance con vuestra ayuda y para ello hemos preparado un programa que tiene como principal objetivo el de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los vecinos y vecinas.

Para poder continuar con nuestro proyecto, os pedimos nuevamente vuestro voto para CDA-PNA en estas próximas elecciones del domingo 26 de Mayo, tanto para el Ayuntamiento como para el Conselh Generau d'Aran, agradeciendo la confianza depositada en nosotros.



## Actuacions hètes en pòble de BAQUÈIRA

- ◆ Apariament deth paviment dera zòna dera glèisa.
- ◆ Creacion d'un circuit de natura en Baqueira 1500. (Baqueirola)
- ◆ Guarniment damb mobiliari urban.
- ◆ Adequacion dera rotonda e dera entrada ath parcatge public.
- ◆ Millora dera senhalizacion.
- ◆ Patrocinar e promòir festivaus d'iuèrn e d'ostiu ( Hemnes en acustic, eca.).
- ◆ Dar supòrt as iniciatives toristiques e as tramitacions urbanistiques dera empresa Baqueira Beret S.A.
- ◆ Dar supòrt ara associacion de comercants de Baqueira.

## Actuacions hètes en pòble de SALARDÚ

- ◆ Adequacion dera hònt deth carrèr Mèstre Laforga.
- ◆ Naua hònt e plaçament d'ua pèira en carrèr Cardenau Cassanhes.
- ◆ Ampliacion deth poliesportiu entara creacion de 5 locaus (comission de hèstes, festival country, Gripets deth Naut Aran, socorristes e sala culturau)
- ◆ Pintura exteriora der estudi de Salardú.
- ◆ Pintura exteriora der Ajuntament.
- ◆ Remodelacion der edifici der Ajuntament entà aufrir melhor servici as vesins ( intallacion d'ascensor, cambi de caudèra entàth cahuatge, installacion de grop electrògen, cambi de mobiliari, cambi de hiestres entà melhorar es condicions laborals deth personau e entà ua melhor eficiéncia energetica)
- ◆ Apariament dera Plaça deth Sauth deth Culot e carrèrs annèxi e intallacion de rampa calefactada tamb 2 caudères de gasòil.
- ◆ Rampa calefactada en carrèr dera Glèisa.
- ◆ Rampa calefactada en carrèr Cardenau Cassanhes.
- ◆ Pavimentacion de diuersi carrèrs:
  - ◆ Carrèr Santa Creu.
  - ◆ Carrèr Belièra.
  - ◆ Carrèr dera Mòla.
- ◆ Pavimentacion e reparacion de part dera pista d'Aiguamòg.
- ◆ Pavimentacion de Salardú enquiara connexion damb era naua carretèra de Bagergue.
- ◆ Ampliacion deth carrèr Solei (carrèr deuant dera Auberja).
- ◆ Negociacions tamb es pròpietaris entara creacion d'un nau parcatge public ena zòna deth Peiregà. Connexion de Salardu e Unha a trauèrs d'ua zòna de léser, creacion d'ua pasarella peatonal.
- ◆ Projècte de comunicacion de Salardú e Unha tamb ua tiròlina.
- ◆ Cambi de paviment dera sala social.
- ◆ Manteniment e recuperacion de camins d'interconnexion entre pòbles.

## Propòstes tath pòble de BAQUÈIRA

- ◆ 2au. fase d'urbanizacion deth carrèr Perimetrau. Milhora der impacte visuau dera zòna des compactadors.
- ◆ Ajardinament deth Forum e d' auti lòcs.
- ◆ Forrar damb pèira eth mur dera parada deth bus e tanben méter jardinères.
- ◆ Renauir era zòna de léser entà mainatges deth Fòrum.
- ◆ Guarniment damb mobiliari urban.
- ◆ Milhora dera senhalizacion.
- ◆ Projècte d'accès mecanizat enes escales de comunicacion des edificis Saumet-Saboredo.
- ◆ Senhalizacion deth camin de Baqueira enquia Pujò. Milhora dera accessibilitat deth nucli de 1500.
- ◆ Recolzar es iniciatives toristiques e es tramitacions urbanistiques dera empresa Baqueira Beret S.A.
- ◆ Dar supòrt ara associacion de comercants de Baqueira.

## Propòstes tath pòble de SALARDÚ



- ◆ Projècte dera residència e centre de dia deth Naut Aran entara gent grana tamb parcatge sòtèrrat ena finca deth parcatge des piscines.
- ◆ Remodelacion totau deth dispensari medicau. Croma de un ecògraf mòbil entàs dispensaris.
- ◆ Projècte de creacion d'un gimnàs e sala d'activitats esportives.
- ◆ Ampliacion deth parcatge des estudis.
- ◆ Reforma integráu deth poliesportiu (pintura exteriora e interiora, cambi de hièstres, lavabos e vestuaris nau, cambi de paviment).
- ◆ Projècte integráu dera plaça dera Pica.
- ◆ Bastiment de viuendes de loguèr social enes finques urbanes dera plaça dera Pica.
- ◆ Cambi de totes es installacions e deth paviment des dus trams deth Carrèr Major.
- ◆ Cambi de paviment deth carrèr Travessa Major. Projècte de rampa calefactada ath carrèr Balmes.
- ◆ Adequacion der enluminat public damb tecnologia Led entà ua milhor eficiéncia energética.
- ◆ Pavimentacion dera tota era pista d'Aiguamòig damb coneta americana.
- ◆ Cambi des intallacions des aigües fecals e pavimentacion en carrèr des Bodigues.
- ◆ Creacion d'ua plaça publica e recuperacion dera Porta de Salardú ena entrada deth carrèr Major, entà dignificar era entrada ath pòble.
- ◆ Cambi deth paviment de tot eth trepadèr dera trauessia urbana e creacion de naues zònes de parcatge.
- ◆ Apariar era hònt deth carrèr Generau Prim.
- ◆ Naua ubicacion e contruccion dera oficina d'informacion.
- ◆ Naua zòna infantil ena plaça Querimònia.
- ◆ Remodelacion dera zòna de pic-nic e zòna infantil der airau dera Mòla
- ◆ Contunhar es negociacions damb es pròpietaris entara creacion d'un nau parcatge public, zona d'equipaments e terrenh entà bastir viuendes de loguèr social ena zòna deth Peiregà.
- ◆ Milhora deth camin de connexion de Salardú e Unha a traüers dera pasarella peatonal.
- ◆ Projècte de comunicacion de Salardú e Unha tamb ua tirolina.
- ◆ Illuminacion deth Camin Reiau enquia Tredòs.
- ◆ Projècte mediambientau entara recuperacion der arriu Aiguamòig.
- ◆ Manteniment e recuperacion de camins d'interconnexion entre pòbles.
- ◆ Patrocinar es productes turistics ( Pyrenades, Festival Country de Salardú, Fira internacional deth Hormatge, Fira de bestiar, Walking festival, etc...)

## Propòstes entà tot eth MUNICIPI DE NAUT ARAN

### ENTARA GENT GRANA

- ◆ Servici de transport dera Gent Grana entà portar-les tath poliesportiu de Salardú, ath laguens deth programa de mobilitat "Cuida t, poseu-vos en marxa".
- ◆ Contunhar damb er espaci de léser entara gent grana enes escoles de Garòs.

- ◆ Contunhar damb es còrsi de ceramica, gimnastica, eca... ena sala social ò biblioteca de Salardú.
- ◆ Modificacion des Normes Subsidiàries e projècte dera futura Residència entara Gent Grana.

### ENTÀS JOENI, MAINATGES E MAINADES

- ◆ Adequacion dera Sala Culturau en Salardú.

- ◆ Contunhar damb eth conveni de joenessa .

- ◆ Contunhar damb es bèques entàs estudis:

1.000 €/an entà estudis universitaris.

700 €/an entà estudis non universitaris dehòra dera Val d'Aran.

100 €/an entà crompar es libres des estudis de segondària.

50 € entà crompar es ordinadors (5au e 6au de primària).

- ◆ Subvencionar Hestivaus: "Arties, los jueves", "Festival Cultural Infantil Hivern", "A boca de Net".
- ◆ Subvencionar es equips de fòtbol deth Naut Aran.



- ◆ Contunhar damb es activitats extraescolares entàs mainatges e mainades (fótbol, multiespòrt, pintura, dança, robòtica ,etc..)

- ◆ Subvencionar es Casaus d´ Ostieu entàs mainatges deth Naut Aran.

## **ENTÀS ESTUDIS E ES AMPA**

- ◆ Contunhacion damb es ajudes as AMPA (70 € per mainatge).

- ◆ Convèni de subvencion entar AMPA de Salardú, Gessa e Arties.

- ◆ Contunhar tamb er esquí de hons gratuit entà es tres estudis deth Naut Aran.

- ◆ Contunhar tamb era politica de prètz reduzidi ena escòla mairau de Tredòs.

- ◆ Contunhar damb es reformes e melhores enes estudis.

## **ENTÀS RAMADÈRS**

- ◆ Pagament dera assegurança de responsabilitat civila entà toti es ramadèrs.

- ◆ Subvencion d'enquà 600 € dera assegurança particulara des ramadèrs.

- ◆ Subvencions des concursi de bestiar.

- ◆ Ajudes entà eth desvolupament dera sua activitat (baranes, mangues, pas canadenc, etc..)

- ◆ Limpiesa des finques comunaus e particulars entà millhorar es peishèus.

## **ENTÀS EMPRESARIS**

- ◆ Potenciar eth supòrt as associacions d´ empresaris e comercians de Baqueira, Salardú e Arties.

- ◆ Projècte deth Mapa Torístic Interactiu deth Naut Aran.

- ◆ Potenciar eth camp de fótbol reglamentari de 1ª division tamb stages d´equips entà promocionar eth nòste municipi.

- ◆ Contunhar damb era promocion deth municipi damb programes de TV, de radio, etc...

- ◆ Contunhar damb eth suport de productes turístics (Pyrenades, Fira medievau d´ Arties, Era Olhada, Salardú Country Rock Festival, era Fira Internacional deth hormatge de Salardú, mercat pagés, Feria de Abril de Salardú, Festival Harley de Arties, eca,

## **ENTÀS ESPORTISTES**

- ◆ Patrocinar pròves de prumèr nivèu en municipi.

- ◆ Contunhar damb es subvencions as clubs esportius (MAC, CEGVA, CAEI, Alps Aranesi, etc..).

- ◆ Milhorar eth circuit de decens de BTT ena zòna de Montromies.

- ◆ Creacion d´ua naua Via Ferrata damb nivèu K7 ena zòna des diques paranhèus d´ Arties.

- ◆ Contunhar damb es subvencions de pròves esportives en municipi (Snowrunning, Bike Enduromies, Marxa Beret, Marxa Naut Aran, Raquetas en Parròs, Pyrennees Stage Run, Hard Bike, Era Roda, Aranbike, Ultra Trail Naut Aran, Landing Snowborad Banked Slalom, Rally d´esquí de montanha deth CEC, etc...)

- ◆ Creacion d´un Pumptrack engondronat ena zòna dera centrau d´ Arties.

## **ENTÀS AMANTS DERA NATURA**

- ◆ Potenciar es rotes de senderisme e raquetes pes pòbles deth Naut Aran.

- ◆ Limpiesa e manteniment de camins.

- ◆ Promoir eth nòste patrimòni naturau.

- ◆ Manteniment des pistes forestaus.

- ◆ Patrocinar eth “Walking festival”.

- ◆ Patrocinar es 73 au. Campaments FEDME.

## **ENTÀ MANTIER ETH NÒSTE PATRIMÒNI CULTURAU**

- ◆ Contunhar damb es subvencions as associacions culturaus (Gripets deth Naut Aran, Lengua Viua, etc...)

- ◆ Subvencionar era Acadèmia dera Lengua Aranesa.

- ◆ Manteniment deth patrimòni arquitectònic e culturau.

- ◆ Convèni de 22.000 € damb era parròquia de Montgarri entà òbres dera glèisa.

## **ENTÀ TOTI**

- ◆ Contunhar damb eth convèni damb era oficina de caumatge de Vielha entà ocupar vesins en ostieu.

- ◆ Retorn d´enquia 2.000 € der impòrt dera licència de construcció e òbres entà toti es vesins que hèn òbres ena sua 1ª viuenda.

- ◆ Subvencion de 300 euros entà pintar era façana dera sua 1ª viuenda.

- ◆ Subvencions de libre concurrència.

- ◆ Transferència de 150 euros per vesin as EMD entà reparacions ordinaries.

- ◆ Transferència de 150.000 euros as EMD entara limpiesa de nhèu.

- ◆ Transferència de 4.000 euros per pòble entara hèsta major.

- ◆ Projècte de desplegament dera fibra optica.

- ◆ Desplegament dera App deth DUPROCIM.

- ◆ Projècte de gasificacion entà tot eth municipi.



## Actuacions realitzades al poble de BAQUÈIRA

- ◆ Reparació del paviment de la zona de l'església.
- ◆ Creació d'un circuit de naturalesa a Baqueira 1500 (Baqueirola)
- ◆ Adequació de la rotonda i de l'entrada al pàrquing públic.
- ◆ Decoració amb mobiliari urbà.
- ◆ Millora de la senyalització.
- ◆ Patrocinar i promoure festivals d'hivern i d'estiu (Dones en acústic etc)
- ◆ Donar suport a les iniciatives turístiques i a les tramitacions urbanístiques de l'empresa Baqueira Beret S.A.
- ◆ Donar suport a l'associació de comerciants de Baqueira.

## Actuacions realitzades al poble de SALARDÚ

- ◆ Adequació de la font del carrer Mestre Laforga.
- ◆ Nova font i col·locació d'un monument de pedra al carrer Cardenau Cassanhes.
- ◆ Ampliació al poliesportiu per a la creació de 5 locals (comissió de festes, festival de country, Gripets de Naut Aran, socorristes i sala de cultura)
- ◆ Pintura exterior del col·legi de Salardú
- ◆ Pintura exterior de l'edifici de l'Ajuntament.
- ◆ Remodelació de l'edifici de l'Ajuntament per oferir millors serveis als veïns (instal·lació d'ascensor, canvi de la caldera de la calefacció, instal·lació d'un grup electrogen, renovació del mobiliari, canvi de les finestres per
- ◆ millorarles condicions laborals del personal i per a una millor eficiència energètica).
- ◆ Reparació de la Plaça deth Sauth deth Culot i els carrers annexes i instal·lació d'una rampa calefactora amb dues calderes de gasoil.
- ◆ Rampa calefactora al carrer Dera Glèisa.
- ◆ Rampa calefactora al carrer Cardenau Cassanhes
- ◆ Pavimentació de diversos carrers:
  - ◆ Carrer Santa Creu.
  - ◆ Carrer Belièra.
  - ◆ Carrer dera Mòla
- ◆ Pavimentació i reparació de part de la pista d'Aiguamòg.
- ◆ Pavimentació del tram des de Salardú fins a la connexió amb la nova carretera de Bagergue.
- ◆ Ampliació del carrer Solei (carrer de davant de l'Alberg)
- ◆ Negociació amb els propietaris per a la creació d'un nou pàrquing públic a la zona del Peiregà
- ◆ Connexió de Salardú i Unha a través d'una zona d'oci, creació d'una passarel·la de vianants.
- ◆ Projecte de comunicació de Salardú o Unha amb una tirolina.
- ◆ Canvi del paviment de la sala social.
- ◆ Manteniment i recuperació de camins d'interconnexió entre pobles.

## Propostes pel poble de BAQUÈIRA

- ◆ 2a fase d'urbanització del carrer Perimetrau.
- ◆ Millora de l'impacte visual de la zona dels compactadores.
- ◆ Enjardinament del Fòrum i altres zones.
- ◆ Folrar amb pedra el mur de la parada del bus i també col·locar jardineres.
- ◆ Renovar la zona d'oci infantil del Fòrum.
- ◆ Decoració amb mobiliari urbà.
- ◆ Millora de la senyalització.
- ◆ Projecte d'accés mecanitzat en les escales de comunicació dels edificis Saumet- Saboredó.
- ◆ Senyalització del camí de Baqueira fins Pujo.
- ◆ Millora de l'accessibilitat del nucli de 1500.
- ◆ Donar suport a les iniciatives turístiques i les tramitacions urbanístiques de l'empresa Baqueira Beret S.A.
- ◆ Donar suport a l'associació de comerciants de Baqueira.

## Propostes pel poble de SALARDÚ



- ◆ Projecte de la residència i centre de dia del Naut Aran per a la gent gran amb un pàrquing subterrani a la finca del pàrquing de les piscines.
- ◆ Remodelació total del dispensari mèdic.
- ◆ Compra d'un ecògraf mòbil per als dispensaris.
- ◆ Projecte de creació d'un gimnàs i sala d'activitats esportives.
- ◆ Ampliació del pàrquing del col·legi.
- ◆ Reforma integral del poliesportiu (pintura exterior i interior, canvi de finestres, lavabos vestidors nous, canvi de paviment).
- ◆ Projecte integral de la plaça dera Pica.
- ◆ Construcció d'habitatges de lloguer social a les finques urbanes de la plaça dera Pica
- ◆ Canvi de totes les instal·lacions i del paviment de dos trams del carrer Major.
- ◆ Canvi de paviment del carrer Travessa Major.
- ◆ Projecte de rampa calefactada al carrer Balmes.
- ◆ Adequació de l'enllumenat públic amb tecnologia Led per a una millor eficiència energètica.
- ◆ Pavimentació de tota la pista d'Aiguamòg amb cuneta americana.
- ◆ Canvi de les instal·lacions de les xarxes d'aigües fecals i pavimentació al carrer Bodigues.
- ◆ Creació d'una plaça pública i recuperació de la Porta de Salardú a l'entrada del carrer Major, per dignificar l'entrada a la població.
- ◆ Canvi del paviment de totes les voreres de la travessia urbana i creació de noves zones d'aparcament.
- ◆ Reparar la font del carrer Generau Prim.
- ◆ Nova ubicació i construcció de l'oficina d'informació.
- ◆ Continuar les negociacions amb els propietaris per a la creació d'un nou pàrquing públic, zona
- ◆ d'equipaments i terreny per construir habitatge de lloguer social a la zona de Peiregà.
- ◆ Nova zona infantil a la plaça Querimònia.
- ◆ Remodelació de la zona de picnic i zona infantil de l'aigua de la Mòla.
- ◆ Millora del camí de connexió de Salardú i Unha a través de la passarel·la de vianants.
- ◆ Projecte de comunicació de Salardú i Unha amb una tirolina
- ◆ Il·luminació del Camí Reial fins Tredòs.
- ◆ Projecte mediambiental per a la recuperació del riu Aiguamòg.
- ◆ Manteniment i recuperació de camins d'interconnexió entre pobles.
- ◆ Patrocinar els productes turístics (Pyrenades, Festival Country de Salardú, Fira Internacional del Formatge, Fira de Bestiar, Walking Festival, etc)

## Propostes per tot el MUNICIPI DE NAUT ARAN

### PER A LA GENT GRAN

- ◆ Servei de transport de la Gent Gran per traslladar-los al poliesportiu de Salardú, al programa de mobilitat "Cuida't, posa't en marxa".
- ◆ Continuarà amb l'espai de lleure per a la Gent Gran a l'escola de Garòs.
- ◆ Continuar amb els cursos de ceràmica, gimnàstica, etc., a la sala social o biblioteca de Salardú.

- ◆ Modificació de les Normes Subsidiàries i projecte de la futura Residència per a la Gent Gran.

### PER ALS JOVES I INFANTS

- ◆ Adequació de la Sala Cultural a Salardú.
- ◆ Continuar amb el conveni de joventut.
- ◆ Continuar amb les beques per a estudis:

1.000 € / any per a estudis universitaris.

700 € / any per a estudis no universitaris fora de la Val d'Aran.

100 € / any per a la compra de llibres dels estudis de secundària.

50 € per a la compra d'ordinadors (5è i 6è de primària).

- ◆ Subvencionar Festivals; "Arties, els dijous", "Festival Cultural Infantil Hivern", "A boca de Net".
- ◆ Subvencionar als equips de futbol de Naut Aran.
- ◆ Subvencionar els "Casals d'Estiu" per als i les infants de Naut Aran.
- ◆ Continuar amb les activitats extraescolars per als nens i nenes (futbol, multiesportives, pintura, dansa robòtica, etc.)



### **PER ALS COL·LEGIS I LES AMPA**

- ◆ Continuació amb les ajudes a les AMPA (70 € per infant).
- ◆ Conveni de subvenció per l'AMPA de Salardú, Gessa i Arties.
- ◆ Continuar amb l'esquí de fons gratuït per als tres col·legis de Naut Aran.
- ◆ Continuar amb la política de preus reduïts en la Guarderia de Tredòs.

- ◆ Continuar amb les reformes i millores a les escoles.

### **PER ALS RAMADERS**

- ◆ Pagament de l'assegurança de responsabilitat civil per a tots els ramaders.
- ◆ Subvenció de fins a 600 € de l'assegurança particular dels ramaders.
- ◆ Subvenció dels concursos de bestiar.
- ◆ Ajudes per al desenvolupament de la seva activitat (tanques, pas canadenc, etc.)
- ◆ Neteja de les finques comunals i particulars per millorar les pastures.

### **PER ALS EMPRESARIS**

- ◆ Projecte del Mapa Turístic Interactiu de Naut Aran.

- ◆ Potenciar el suport a les associacions d'empresaris i comerciants de Baqueira, Salardú i Arties.

- ◆ Potenciar el camp de futbol reglamentari de 1<sup>a</sup> divisió amb stages d'equips per a promocionar el nostre municipi.

- ◆ Continuar amb la promoció del municipi amb programes de TV, de ràdio, etc.

- ◆ Continuar donant suport als productes turístics (Pyrenades, Fira Medieval d'Arties, Era Olhada, Salardú Country Rock Festival, Fira Internacional del Formatge de Salardú, Mercat Pagès, Fira d'Abril de Salardú, Festival Harley d'Arties, etc.

### **PER ALS ESPORTISTES**

- ◆ Patrocinar proves de primer nivell en el municipi.

- ◆ Continuar amb les subvencions als clubs esportius (MAC, CEGVA, CAEI, Alps Aranesi, etc.).

- ◆ Continuar amb les subvencions de proves esportives al municipi (Snowrunning, Bike Enduromies, Marxa Beret, Marxa Naut Aran, Raquetes a Parros, Pyrenées Stage Run, Hard Bike, Era Roda, Arambike, Ultra Trail Naut Aran, Landing Snowborad Banked

- Eslàlom, Ral·li d'esquí de muntanya del CEC, etc.)

- ◆ Millorar el circuit de descens de BTT a la zona de Montromies.

- ◆ Creació d'una nova Via Ferrada amb nivell K7 a la zona dels dics paraneus d'Arties.

- ◆ Creació d'un Pumptrack enquitranat a la zona de la central d'Arties.

### **PER ALS AMANTS DE LA NATURA**

- ◆ Potenciar les rutes de senderisme i raquetes pels pobles de Naut Aran.

- ◆ Neteja i manteniment de camins.
- ◆ Promoure el nostre patrimoni natural.

- ◆ Manteniment de les pistes forestals.

- ◆ Patrocinar el "Walking festival".

- ◆ Patrocinar els 73<sup>o</sup> Campaments FEDME.

### **PER A MANTENIR EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL**

- ◆ Continuar amb les subvencions a les associacions culturals (Gripets deth Naut Aran, Llengua Viva, etc.).

- ◆ Subvenció a l'Acadèmia dera Llengua Aranesa.

- ◆ Conveni de 22.000 € amb la parròquia de Montgarri per a obres de l'església.

- ◆ Manteniment del patrimoni arquitectònic i cultural.

### **PER A TOTS**

- ◆ Continuar amb el conveni amb l'Oficina de Treball de Vielha per ocupar a veïns a l'estiu.

- ◆ Devolució de fins a 2.000 € de l'import de la llicència de construcció i obres per a tots els veïns que facin obres en la seva 1<sup>a</sup> habitatge.

- ◆ Subvenció de 300 € per pintar les façanes de la 1<sup>a</sup> habitatge.

- ◆ Subvencions de lliure concurrència.

- ◆ Transferència de 150 € per veí a les EMD per reparacions ordinàries.

- ◆ Transferència de 150.000 € a les EMD per a la neteja de la neu.

- ◆ Transferència de 4.000 € per poble per a la Festa Major.

- ◆ Projecte de desenvolupament de la instal·lació de la fibra òptica.

- ◆ Desenvolupament de l'App del DUPROCIM.

- ◆ Projecte de gasificació per a tot el municipi.





## Actuacions realizadas en el pueblo de BAQUÈIRA

- ◆ Reparación del pavimento de la zona de la iglesia.
- ◆ Creación de un circuito de naturaleza en Baqueira 1500 (Baqueirola)
- ◆ Decoración con mobiliario urbano.
- ◆ Adecuación de la rotonda y de la entrada al parquin público.
- ◆ Mejora de la señalización.
- ◆ Patrocinar y promover festivales de invierno y de verano (Mujeres en acústico etc)
- ◆ Apoyar las iniciativas turísticas y a las tramitaciones urbanísticas de la empresa Baqueira Beret S.A.
- ◆ Apoyar a la asociación de comerciantes de Baqueira.

## Actuacions realizadas en el pueblo de SALARDÚ

- ◆ Adecuación de la fuente de la calle Mèstre Laforga.
- ◆ Nueva fuente y colocación de un monumento de piedra en la calle Cardenau Cassanhes.
- ◆ Ampliación el polideportivo para la creación de 5 locales (comisión de fiestas, festival de country, Gripets de Naut Aran, socorristas y sala de cultura)
- ◆ Pintura exterior del colegio de Salardú
- ◆ Pintura exterior del edificio del Ayuntamiento.
- ◆ Remodelación del edificio del Ayuntamiento para ofrecer mejores servicios a los vecinos (instalación de ascensor, cambio de la caldera de la calefacción, instalación de un grupo electrógeno, renovación del mobiliario, cambio de las ventanas para mejorar las condiciones laborales del personal y para una mejor eficiencia energética).
- ◆ Reparación der la Plaça deth Sauth deth Culot y las calles anexas e instalación de una rampa calefactora con dos calderas de gasóleo.
- ◆ Rampa calefactora en la calle Dera Glèisa.
- ◆ Rampa calefactora en la calle Cardenau Cassanhes
- ◆ Pavimentación de diversas calles:  
Calle Santa Creu.  
Calle Belièra.  
Calle dera Mòla
- ◆ Pavimentación y reparación de parte de la pista de Aiguamòg.
- ◆ Pavimentación del tramo des de Salardú hasta la conexión con la nueva carretera de Bagergue.
- ◆ Ampliación de la calle Solei (calle de delante del Albergue)
- ◆ Negociación con los propietarios para la creación de un nuevo parquin público en la zona del Peiregà
- ◆ Conexión de Salardú y Unha a través de una zona de ocio, creación de una pasarela peatonal.
- ◆ Proyecto de comunicación de Salardú u Unha con una tirolina.
- ◆ Cambio del pavimento de la sala social.
- ◆ Mantenimiento y recuperación de caminos de interconexión entre pueblos.

## Propuestas para el pueblo de BAQUÈIRA

- ◆ 2ª fase de urbanización de la calle Perimetrau. Mejora del impacto visual de la zona de los compactadores.
- ◆ Ajardinamiento del Fórum y otras zonas.
- ◆ Forrar con piedra el muro de la parada del bus y también colocar jardineras.
- ◆ Renovar la zona de ocio para niños del Fórum. Decoración con mobiliario urbano.
- ◆ Mejora de la señalización.
- ◆ Proyecto de acceso mecanizado en las escaleras de comunicación de los edificios Saumet-Saboredó.
- ◆ Señalización del camino de Baqueira hasta Pujò.
- ◆ Mejora de la accesibilidad del núcleo de 1500.
- ◆ Apoyar las iniciativas turísticas y las tramitaciones urbanísticas de la empresa Baqueira Beret S.A.
- ◆ Apoyar a la asociación de comerciantes de Baqueira.

## Propuestas para el pueblo de SALARDÚ



- ◆ Proyecto de la residencia y centro de día del Naut Aran para la gente mayor con un parquin subterráneo en la finca del parquin de las piscinas.
- ◆ Remodelación total del dispensario médico.
- ◆ Compra de un ecógrafo móvil para los dispensarios.
- ◆ Proyecto de creación de un gimnasio y sala de actividades deportivas.
- ◆ Ampliación del parquin del colegio.
- ◆ Proyecto integral de la plaza dera Pica.
- ◆ Reforma integral del polideportivo (pintura exterior e interior, cambio de ventanas, lavabos vestuarios nuevos, cambio de pavimento).
- ◆ Construcción de viviendas de alquiler social en las fincas urbanas de la plaza dera Pica.
- ◆ Cambio de todas las instalaciones y del pavimento de dos tramos de la calle Major.
- ◆ Cambio de pavimento de la calle Travessa Major.
- ◆ Proyecto de rampa calefactada en la calle Balmes.
- ◆ Adecuación del alumbrado público con tecnología Led para una mejor eficiencia energética.
- ◆ Pavimentación de toda la pista de Aiguamòg con cuneta americana.
- ◆ Cambio de las instalaciones de las redes de aguas fecales y pavimentación en la calle Bodigues.
- ◆ Creación de una plaza pública y recuperación de la Puerta de Salardú en la entrada de la calle Major, para dignificar la entrada a la población.
- ◆ Cambio del pavimento de todas las aceras de la travesía urbana y creación de nuevas zonas de parquin.
- ◆ Reparar la fuente de la calle Generau Prim.
- ◆ Nueva ubicación y construcción de la oficina de información.
- ◆ Nueva zona infantil en la plaza Querimònia.
- ◆ Continuar las negociaciones con los propietarios para la creación de un nuevo parquin público, zona de equipamientos y terreno para construir vivienda de alquiler social en la zona de Peiregà.
- ◆ Remodelación de la zona de pic-nic y zona infantil del agua de la Mòla.
- ◆ Mejora del camino de conexión de Salardú y Unha a través de la pasarela peatonal.
- ◆ Proyecto de comunicación de Salardú y Unha con una tirolina
- ◆ Iluminación del Camino Real hasta Tredòs.
- ◆ Proyecto medioambiental para la recuperación del río Aiguamòg.
- ◆ Mantenimiento y recuperación de caminos de interconexión entre pueblos.
- ◆ Patrocinar los productos turísticos (Pyrenades, Festival Country de Salardú, Feria Internacional del Queso, Feria de Ganado, Walking Festival, etc)

## Propuestas para todo el MUNICIPIO DE NAUT ARAN

### PARA LA GENTE MAYOR

- ◆ Servicio de transporte de la Gente Mayor para trasladarlos al polideportivo de Saladú, en el programa de movilidad “Cuidate, ponte en marcha”.
- ◆ Continuar con el espacio de ocio para la Gente Mayor en la escuela de Garòs.
- ◆ Continuar con los cursos de cerámica, gimnasia, etc., en la sala social o biblioteca de Salardú.

- ◆ Modificación de las Normas Subsidiarias y proyecto de la futura Residencia para la Gente Mayo.

### PARA LÓS JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS

- ◆ Adecuación de la Sala Cultural en Salardú.
- ◆ Continuar con el convenio de juventud.
- ◆ Continuar con las becas para estudios:

1.000 €/año para estudios universitarios.  
700 €/año para estudios no universitarios fuera de la Val d’Aran.  
100 €/año para la compra de libros de los estudios de secundaria.  
50 € para la compra de ordenadores (5º y 6º de primaria).

- ◆ Subvencionar Festivales; “Arties, los jueves”, “Festival Cultural Infantil Hivern”, “A boca de Net”.
- ◆ Subvencionar a los equipos de fútbol de Naut Aran.
- ◆ Continuar con las actividades extraescolares para los niños y niñas (fútbol, multideportivas, pintura, danza robótica, etc.)
- ◆ Subvencionar los “Casals de Verano” para l@s niñ@s de Naut Aran.

# Propuestas para todo el MUNICIPIO DE NAUT ARAN



## PARA LOS COLEGIOS Y LAS AMPA

- ◆ Continuación con las ayudas a las AMPA (70€ por niño@)
- ◆ Convenio de subvención para la AMPA de Salardú, Gessa y Arties.
- ◆ Continuar con el esquí de fondo gratuito para los tres colegios de Naut Aran.
- ◆ Continuar con la política de precios reducidos en la Guardería de Tredòs.
- ◆ Continuar con las reformas y mejoras en los colegios.

## PARA LOS GANADEROS

- ◆ Pago del seguro de responsabilidad civil para todos los ganaderos
- ◆ Subvención de hasta 600€ del seguro particular de los ganaderos.
- ◆ Subvención de los concursos de ganado.
- ◆ Ayudas para el desarrollo de su actividad (vallas, paso canadiense, etc)
- ◆ Limpieza de las fincas comunales y particulares para mejorar los pastos.

## PARA LOS EMPRESARIOS

- ◆ Proyecto del Mapa Turístico Interactivo de Naut Aran.

- ◆ Potenciar el apoyo a las asociaciones de empresarios y comerciantes de Baqueira, Salardú y Arties.
- ◆ Potenciar el campo de fútbol reglamentario de 1ª división con stages de equipos para promocionar nuestro municipio.
- ◆ Continuar con la promoción del municipio con programas de TV, de radio, etc.
- ◆ Continuar apoyando los productos turísticos (Pyrenades, Feria Medieval de Arties, Era Olhada, Salardú Country Rock Festival, Feria Internacional del Queso de Salardú, mercado payés, Feria de Abril de Salardú, Festival Harley de Arties, etc.

## PARA LOS DEPORTISTAS

- ◆ Patrocinar pruebas de primer nivel en el municipio.
- ◆ Continuar con las subvenciones a los clubs deportivos (MAC, CEGVA, CAEI, Alps Aranesi, etc.).
- ◆ Mejorar el circuito de descenso de BTT en la zona de Montromies.
- ◆ Creación de una nueva Vía Ferrata con nivel K7 en la zona de los diques paranieves de Arties.
- ◆ Continuar con las subvenciones de pruebas Deportivas en el municipio (Snowrunning, Bike

- ◆ Enduromies, Marxa Beret, Marxa Naut Aran, Raquetas en Parròs, Pyrennees Stage Run, Hard Bike, Era Roda, Arambike, Ultra Trail Naut Aran, Landing Snowboard Banked Slalom, Rally de esquí de montaña del GEC, etc.)
- ◆ Creación de un Pumptrack alquitranado en la zona de la central de Arties.

## PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA

- ◆ Potenciar las rutas de senderismo y raquetas por los pueblos de Naut Aran.
- ◆ Limpieza y mantenimiento de caminos.
- ◆ Promover nuestro patrimonio natural.
- ◆ Mantenimiento de las pistas forestales.
- ◆ Patrocinar el "Walking festival".
- ◆ Patrocinar los 73º Campamentos FEDME.

## PARA MANTENER NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL.

- ◆ Subvenciona la Acadèmia dera Lengua Aranesa.
- ◆ Mantenimiento del patrimonio arquitectónico y cultural.
- ◆ Convenio de 22.000 € con la parroquia de Montgarri para obras de la iglesia.

- ◆ Continuar con las subvenciones a las asociaciones culturales (Gripets deth Naut Aran, Lengua Via, etc.).

## PARA TODOS

- ◆ Continuar con el convenio con la Oficina de Trabajo de Vielha para ocupar a vecinos en verano.
- ◆ Devolución de hasta 2.000€ del importe de la licencia de construcción y obras para todos los vecinos que hagan obras en su 1ª vivienda.
- ◆ Subvención de 300€ para pintar las fachadas de la 1ª vivienda.
- ◆ Subvenciones de libre concurrencia.
- ◆ Transferencia de 150 € por vecino a las EMD para reparaciones ordinarias.
- ◆ Transferencia de 150.000 € a las EMD para la limpieza de la nieve.
- ◆ Transferencia de 4.000 € por pueblo para la Fiesta Mayor.
- ◆ Proyecto de desarrollo de la instalación de la fibra óptica.
- ◆ Desarrollo de la App del DUPROCIM.
- ◆ Proyecto de gasificación para todo el municipio.



vòta

**cda**  
convergència aranesa PNA

[www.convergencia-aranesa.org](http://www.convergencia-aranesa.org)



César Ruiz-Canela Nieto  
David Torres Alonso / Marcos Amieíl  
Moga / Andrés España Cónsul / Juan  
Manuel Paba Serena / M<sup>a</sup> Ángeles Ordax  
Gutiérrez / Mónica Moga Boya / Manuel  
Capel Mola / Casimir Viló Arnalot